

Mama Afrika, Miriam Makeba

Sesotho

Mohato

5



Nangamso Ka
NomaHlubi-Koza



Mama Afrika, Miriam Makeba

Sesotho

Mohato 5

ISBN: 978-1-77982-201-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Nangamso Ka NomaHlubi-Koza

Mofetoledi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Thulisani Zenda

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

Mama Afrika, Miriam Makeba



Nangamso Ka NomaHlubi-Koza



*“Igqirha lendlela nguqongqothwane.
Igqirha lendlela kuthwa nguqongqothwane.
Ebeqabel’egqithapha, uqongqothwane.
Ebeqabe’legqithapha, uqongqothwane.”*




Ena ke e nngwe ya dipina tseo a tummeng ka tsona.

Na o ne o tseba?

Ke pina ya sebini se tummeng, Miriam Makeba.




Ma-Afrika Borwa, le Ma-Afrika kaofela Kontinenteng ya Afrika, a mo rata haholo. O ile a sebedisa lebitso la hae, lentswe la hae le monate le setumo sa hae ho ruta ka dintho tse ngata. O ne a bina ha monate ka dipuo tse ngata tse kenyelletsang, Sexhosa, Sezulu, Sesotho, Kiswahili le Senyese mane.



O hlahetse motse toropong, Gauteng, a holela ditoropong tse kenyelletsang, Nelspruit le Sophiatown.


O qadile ho bina sehlopheng sa mmmino sa motswala wa hae, Cuban Brothers. Ba ne ba bina mmmino wa setso ba o tswaka le jese. O ile a hahlaula haholo kontinenteng ya Afrika le sehlopha sa hae se setjha, Manhattan Brothers.






Ke mona moo a ileng a fumana lebitso la 'Mama Afrika.' O ile a sebedisa mmimo wa hae ho susumetsa matsholo a ho fedisa aparteiti Afrika Borwa.

O boetse a sebedisa mmino wa hae ho bina ka tsa bophelo ba hae le ka tseo a di boneng. A fumana monyetla wa ho bapala *difiliming*. Seo sa eketsa ho phahamisa lebitso la hae.





Dinaha tseo a ileng a dula ho tsona di kenyelletsa Amerika le Guinea. Nakongya hae dinaheng tse, o ne a ruta batho ka kontinente ya Afrika le setso le mmino ka kakaretso.

O ile a kgutlela Afrika Borwa ho latela ho lokollwa ha Nelson Rholihlahla Mandela. A tswela pele ka mmino, mme a bapala karolo ya bohlokwa ho ruteng batho ka sewa sa *AIDS*.





Miriam Makeba o fumane dikgau tse ngata bophelong ba hae, re a mo leboha ka karolo ya e bapetseng ntweng ya boitseko ba tokoloho.

Ha a botswa ka dikgau tsa hae, o re, “Kgau ya ka e kgolo, ke ho bona ma-Afrika Borwa a phela ka kgotso.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlae
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlae
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

